

CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE



| | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| PRIMLJENO: | 5. XII | 2014 GOD. |
| KLASIFIKACIJSKI BROJ: | 23-214-9/5 | |
| VEZA: | | |
| EPA: | 609 XXV | |
| SKRAĆENICA: | PRILOG: | |

CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
g-din Ranko Krivokapić

Podgorica, 05.12.2014. godine

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Podnosioci


Danir Šehović

Zoran Jelić

AMANDMAN 1

Član 2 mijenja se i glasi:

“U članu 5 stav 1 tačka 3 briše se.

Tačka 4 mijenja se i glasi:

“4) **korist** podrazumijeva u prvom redu, materijalna i nematerijalna prava ostvarena na osnovu ugovora ili određenih dozvola, licenci, odobrenja ili ovlašćenja i drugih sličnih akata, koji su zaključeni, odnosno izdati od strane organa u periodu vršenja njegove javne funkcije.”

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) **povezano lice** je srodnik javnog funkcionera u prvoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, usvojilac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva, drugo fizičko ili pravno lice sa kojim javni funkcioner uspostavlja ili je uspostavio poslovni odnos.“

U tački 6 riječi: "poklon veće vrijednosti" zamjenjuju se riječju "poklon".

Dosadašnje tač. 4, 5, 6, 7 i 8 postaju tač. 3, 4, 5, 6 i 7.”

Obrazloženje:

Razlog za podnošenje amandmana je potreba da se dodatno precizira pojam korist. Mišljenja smo da je sadašnja definicija pojma korist preširoka i ostavlja prostor za različita tumačenja, koja bi u praksi mogla dovesti do neostvarivanja namjere radi koje je norma i propisana.